t2_measure2 (TMFM-FXm4gkaw542oGLT5G5KYJvDQsJc2PwD)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_prob\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_prob\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_measure2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_setfam\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5\_setfam\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4\_card\_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_measure1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (((\forall X2.(X2 \in X1) \Rightarrow (k6\_subset\_1\ X0\ X2 \in X1)) \wedge (\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X2) \wedge ((v4\_card\_3\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X2\ X1) \Rightarrow (k6\_setfam\_1\ X0\ X2 \in X1)))) \Leftrightarrow ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge ((v1\_prob\_1\ X1\ X0) \wedge ((v4\_prob\_1\ X1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge ((v1\_prob\_1\ X1\ X0) \wedge ((v4\_prob\_1\ X1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_measure2\ X2\ X0\ X1) \Rightarrow ((\neg v1\_xboole\_0\ X2) \wedge ((v4\_card\_3\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))) \Rightarrow ((v3\_measure1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X2) \wedge ((v4\_card\_3\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X2\ X1) \Rightarrow (k5\_setfam\_1\ X0\ X2 \in X1)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge((v1\_prob\_1\ X1\ X0)\wedge ((v4\_prob\_1\ X1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X2)\wedge((v4\_card\_3\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))))\Rightarrow((m1\_measure2\ X2\ X0\ X1)\Leftrightarrow(r1\_tarski\ X2\ X1)))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))\Rightarrow(((v1\_prob\_1\ X1\ X0)\wedge(v4\_prob\_1\ X1\ X0))\Rightarrow(v3\_measure1\ X1\ X0)) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge((v1\_prob\_1\ X1\ X0)\wedge ((v4\_prob\_1\ X1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_measure2\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow((k6\_setfam\_1\ X0\ X2\in X1)\wedge(k5\_setfam\_1\ X0\ X2\in X1)))$$